



Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union

Progetto ICARE

HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0075

CORONA VIRUS Bana kisè

Sariya munu ka kan batu

AN BE KA KAN:

Ka to so

An besè ka no dron :

- Ka ta bara
(Baara mi no Sariya sona ma)
- Balo san walima fura san
- Eneya kô



Kato so ka wèlelikè dôgôtorola ni sôkosôko ban, walima kugolo dimi gelen mi besè degèrè bisaba ni wolon fila ani kilan sè. A kana ta dôgôtorosola.

An ka to so ni Bana kisè yerana, walima ni a fora a ye to so. O watila aw ma te ka bo kenema.

AN BESÈ KA:

Soroni mogo wereye bara yoro doron, walima Bana kow. An ka furan tien mi beta fo metiri kelen.

A besè ka boni wulu ye kenema, N'ka aw kana ma jagna ka bo a ka so la, wa aw kana mè kenema.

Ka fari bo gnogona kene dayelelew na, N'ka a ka ke aw ka so kerefe law la, aw kelen, aw ma jagnalen mogo tow la.



A kana ke gnogonka ka saaya

Aw ka pataron besè ka fo kaw ka bara ke kaw to so walima a besè ka lafiya daw ma walima conjè



U da yelee do:

- Yoro munu be dumuni ferè a ni an ma kô be muna
- Fura ferè yoro noyè faarmasi ye
- Batu yoro ni watina datugulendo

I da tugulen do

- Kalan sow
- Ferè ke yoro tow
- Bari no dumuni fereyorow
- Sugu
- Sinema sow, yelè ke yorow ani fekorow lageliyorow.
- Farikolo gna geyoro, pisinaw.



Lakana baw be kolosilila, u besè kaw gniniga muna aw te so, ni mogo mi ma Sariya batu I ka do I besè ka minè ka datugu kasola fo kata se Kalo saba ani ka wari sara mi beta ero keme fula ani woro.